



The background image shows a computer monitor displaying a presentation slide. The slide has a dark blue header with the title 'IX PREDAVANJE' in white. Below the title, there is a large amount of yellow text in a sans-serif font. At the bottom of the slide, the name 'Prof. dr Ana Lalević Filipović' is written in yellow. To the left of the monitor, there are several orange circles of different sizes.

IX PREDAVANJE

**TROŠKOVI AMORTIZACIJE, VREMENSKA
RAZGRANIČENJA, TROŠKOVI REZERVISANJA,
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA,
NEMATERIJALNI TROŠKOVI, FINANSIJSKI
RASHODI I OSTALI RASHODI**

Prof. dr Ana Lalević Filipović

540-TROŠKOVI AMORTIZACIJE



*Da li se amortizuju svi
materijalni/nematerijalni oblici
stalne imovine?*

NE!

- predstavljaju vrijednosni izraz **POSTEPENOГ TROŠENJA** stalne imovine u procesu poslovnih aktivnosti preduzeća.
- **MRS 16 "sistemska alokacija iznosa sredstava koji se amortizuje, tokom njegovog korisnog vijeka"**



KOJA SU NAJVAŽNIJA PITANJA U VEZI TROŠKOVA AMORTIZACIJE?

OSNOVICA ZA OBRAČUN	VIJEK KORIŠĆENJA	METODE OTPISIVANJA
<ul style="list-style-type: none"> ○ NV, RV, RV...sa ili bez rezidualne vrijednosti... ○ MRS 16 : osnovica za obračun amortizacije je NV, CK ili "jer vrijednost naknade koja je data da bi se pribavilo sredstvo u vrijeme njegovog pribavljanja ili izgradnje" 	<p>■ Tehničko-tehnološke karakteristike, uslovi korišćenja i računovodstvena regulativa...</p> <p>❖ MRS 16 „vremenski period u kome se očekuje da će pravno lice koristiti sredstvo ili broj proizvoda ili sličnih jedinica, koje pravno lice očekuje da će biti proizvedeno tim sredstvom“</p>	<p>a. VREMENSKO OTPISIVANJE</p> <p>b. FUNKCIONALNO OTPISIVANJE</p>

OSTALA BITNA PITANJA!

- utvrditi da li se sredstvo amortizuje ili ne, i ako se amortizuje da li se za neki njegov dio amortizacija posebno obračunava;
- odrediti tehniku za obračun amortizacije-pojedinačni ili grupni obračun amortizacije;
- odrediti kada započinje obračun amortizacije sredstava a kada se završava

NAPOMENA!

NOMENKLATURA OSNOVNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I STOPAMA OTPISA DATE SU U **PRILOGU PREDAVANJA!**


- *Odredbom člana 13. Stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica je propisano da su stalna osnovna sredstva za potrebe obračuna poreske amortizacije materijalna i nematerijalna sredstva (osim zemljišta i umjetničkih djela) čiji je vijek trajanja duži od jedne godine i čija vrijednost prelazi 300 €. Osnovna sredstva se razvrstavaju u pet grupa sa slijedećim stopama amortizacije:*

I grupa	5%
II grupa	15%
III grupa	20%
IV grupa	25%
V grupa	30%

NAPOMENA!

- Razlika između iznosa amortizacije po **računovodstvenim propisima** i amortizacije po **poreskim propisima** (izuzev amortizacije koja proističe iz procjene sredstava po fer vrijednosti) **predstavljuju privremenu poresku** razliku koja se u skladu sa MRS – 12 – porezi iz dobitka u poslovnim knjigama pravnog lica, iskazuju kao **odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze**.
- **NAPOMENA:** o navedenom će biti riječi kasnije...

KAKO NASTAJE TROŠAK AMORTIZACIJE I NA KOM SE RAČUNU EVIDENTIRA?




- a. VREMENSKO OTPISIVANJE
- b. FUNKCIONALNO OTPISIVANJE

POSTUPAK PRI OBRAČUNU I KNJIŽENJU TROŠKA AMORTIZACIJE



Napomena:
OBRAČUN ĆE SE RAZLIKOVATI U ZAVISNOSTI OD PRIMIJENJENE METODE!



METODA VREMENSKOG OTPISIVANJA

○ POJAM


□ osnovica za otpisivanje
osnovnog sredstva **na odgovarajući način**
rasporedi na cijeli vijek njegovog korišćenja!

○ METODE...

- **LINEARNOG OTPISIVANJA;**
- **DEGRESIVNOG OTPISIVANJA;**
- **PROGRESIVNOG OTPISIVANJA.**

METODA LINEARNOG OTPISIVANJA

- ✓ ravnomjerno raspoređivanje osnovice za otpisivanje u jednakim amortizacionim kvotama na vrijeme korišćenja, odnosno vijek trajanja osnovnog sredstva.
- ✓ Najčešće se primjenjuje!
- ✓ **Nedostaci:**
 - ✓ Deformacija finansijskog rezultata!!!!



Iznos **Ta** se može utvrditi:

$$\frac{\text{osnovica za otpis.}}{\text{procijenjeni vijek korišćenja}} \quad \text{direktno}$$

$$\frac{\text{osnovica za otpis} \times \text{stopa otpisa}}{100} \quad \text{indirektno}$$

$$\text{Stopa otpisa} = \frac{100}{\text{procijenjeni vijek korišćenja}}$$

$$\text{Amq}/12 \quad \text{MJESEČNI IZNOS Ta}$$

PRIMJER BR.1...

1) Obračunati i proknjižiti trošak amortizacije (godišnji i mjesecni) primjenom proporcionalne metode, ukoliko je $V_t=5\text{ god.}$, a $NV=10.000$.

- Protumačiti dobijene vrijednosti!

$$a' = \frac{100}{5} = 20\% \quad \boxed{\text{Svake godine se umanjuje vrijednost sredstva za } 20\%}$$

$$Amq = \frac{10.000 * 20\%}{100} = 2.000 \quad \boxed{\text{Svake godine se umanjuje vrijednost sredstva za } 2.000\text{€}}$$

$$amqm = \frac{2.000}{12} = 166,67 \quad \boxed{\text{Svakog mjeseca se umanjuje vrijednost sredstva za } 166,67\text{€}}$$


- Knjiženje na računima glavne knjige

D	IVOS	P	
	2.000 (1)		

D	TROŠAK AMORTIZACIJE	P
	1) 2.000	

METODA DEGRESIVNOG OTPISIVANJA

- osnovica za otpisivanje raspoređuje na procijenjeni vijek trajanja po **opadajućim godišnjim iznosima amortizacije**, odnosno da je iznos **troškova amortizacije najviši u prvoj godini otpisa**, pa potom opada u drugoj itd., dok je najniži u posljednjoj godini vijeka korišćenja osnovnog sredstva!
- PREDNOST:** primjena u inflatornim uslovima...



METODE:

- Aritmetičko-degresivno otpisivanje;
- Geometrijsko-degresivno otpisivanje;
- Dvostruko degresivno otpisivanje

METOD DVOSTRUKOG OPADAJUĆEG SALDA

- osnovica za obračun amortizacije služi **sadašnja vrijednost** osnovnog sredstva koja se obračunava kao razlika između NV i otpisane, odnosno amortizovane vrijednosti!
- Na promjenljivu osnovu (knjigovodstvenu sadašnju) vrijednost primjenjuje se fiksna stopa
- ❖ Razlog takve Amq:
 - ❖ U početnim godinama se sredstvo više koristi (najefikasnije je);
 - ❖ Tehnologija uslijed koje sredstvo gubi upotrebnu vrijednost;

Napomena u pogledu obračuna troška amortizacije

1. Ukoliko je poznat broj godina (n) :

$$Amq = \frac{SV}{n} * 2$$

2. Ukoliko je poznata a' :

$$Amq = Sv * a'$$

PRIMJER BR.2...

- 1) Obračunati i proknjižiti trošak amortizacije (godišnji) primjenom metode dvostrukog opadajućeg salda ukoliko je Vt=5god., a NV=10.000, OV=2.000
1. Protumačiti dobijene vrijednosti!

$$Amq = \frac{8.000}{5} * 2 = 3.200$$

Prve godine se umanjuje vrijednost sredstva za 3.200


- Knjiženje na računima glavne knjige

D	IVOS	P
	3.200 (1)	

D	TROŠAK AMORTIZACIJE	P
1) 3.200		

METODA PROGRESIVNOG OTPISIVANJA

- osnovica za otpisivanje raspoređuje na procijenjeni vijek trajanja po rastućim godišnjim iznosima amortizacije, odnosno da je iznos **troškova amortizacije najviši u posljednjoj godini otpisa**, dok je najniži u prvoj godini vijeka korišćenja osnovnog sredstva!



METODA FUNKCIONALNOG OTPISIVANJA

○ POJAM...

- ne uzima u obzir procijenjeni vijek korišćenja osnovnog sredstva i unaprijed određen tok kretanja amortizacionih kvota, **već stvarno korišćenje osnovnog sredstva i ostvarene učinke u toku korišćenja!**

○ PITANJE:

- Šta može da se javi kao učinak?
 - 1. Proizvedeni gotovi proizvodi;
 - 2. Norma časovi;
 - 3. Predeni km;
 - 4. Kwh
- ✓ PRIMJENA: varijabilna proizvodnja!
- ✓ SLABOSTI: dosta je teško procijeniti realnu vrijednost proizvodnje u toku V_t sredstva!

○ OBRAČUN...

osnovica za obračun amortizacije;

$$amq = \frac{Oam}{\sum Qm}$$

mogući ili planirani učinak sredstva u procijenjenom vijeku korišćenja.

$$amq \times Qs \leftarrow Amq$$

ostvareni učinak (proizvodnja) u periodu za koji se računa amortizacija.

PRIMJER BR.3...

1) Obračunati i proknjižiti trošak amortizacije (godišnji i mjesečni) primjenom funkcionalnog metoda ukoliko je planirana kilometraža automobila u toku njegovog vijeka trajanja 100.000km, NV=5.000€. U toku godine automobil je prešao 20.000km.

- Protumačiti dobijene vrijednosti!

$$amq = \frac{5.000}{100.000} = 0,05$$

Svakim pređenim kilometrom se umanju vrijednost automobila za 5 centi

$$Amq = 0,05 * 20.000 = 1.000$$

Svake godine se umanju vrijednost sredstva za 1.000€

$$amqm = \frac{1.000}{12} = 83,33\text{€}/mjesec$$


Svakog mjeseca se umanju vrijednost sredstva za 83,33 €

- Knjiženje na računima glavne knjige

D	IVOS	P	D	TROŠAK AMORTIZACIJE	P
	1.000 (1)		1) 1.000		

PRIMJER OBRAČUNA AMORTIZACIJE U PORESKE SVRHE

AAAAAAAAAAAAAAA
(Naziv poreskog obveznika)



(PIBmatični broj)

Obrazac OA

OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA

za period od 01.01.2009 do 31.12.2009

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koje sa stavljuju u upotrebu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+34)	Stopa %	Amortizacija (5x6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (57)
I	1.245.356	145.567	5.880	1.385.043	5%	69.252	1.315.791
2	676.233			676.233	5%	33.812	642.421
3	622.890	17.900		640.790	5%	32.040	608.751
4	105.000	5.000		110.000	5%	5.500	104.500
II	172.096	54.266	0	226.362	15%	33.954	192.408
III	1.050.952	66.257	921	1.116.288	20%	223.258	893.031
IV	2.884	1.683	403	4.165	25%	1.041	3.123
V	2.953.573	1.393.065	0	4.346.637	30%	1.303.991	3.042.646
	6.828.984	1.683.737	7.203	8.505.518		1.702.848	6.802.671

Šef računovodstva

DIREKTOR

VREMENSKO RAZGRANIČENJE RASHODA I PRIHODA

○ CILJ:

- da rashode i prihode pravilno raspodijeli između Iskaza o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha/ i Iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja/, i to tako da rashodi i prihodi koji se odnose na tekući obračunski period budu uključeni u Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha/, a oni koji se odnose na budući (naredni) obračunski period budu zadržani (odloženi) u Iskazu o finansijskoj poziciji/Bilans stanja/.
- Tranzitorne (prenosne);
- Anticipativne (prijevremene)

○ Nastala su kao posljedica primjene sljedećih računovodstvenih načela u obračunu rezultata:

- Načelo nastanka poslovnog događaja i
- Načelo uzročnosti prihoda i rashoda (matching princip)

○ DOKUMENTACIJA:

- Obračuni, fakture i dokumenta platnog prometa

VRSTE VREMENSKIH RAZGRANIČENJA

- **UNAPRIJED PLAĆENI RASHODI (tranzitorna aktiva-AVR)**
 - (premije osiguranja, zakupnine)
- **NASTALI (obračunati) TROŠKOVI KOJI JOŠ NISU PLAĆENI (anticipativna pasiva-PVR)**
 - (obračunati troškovi - električna energija, zakupnine, reklame, premije osiguranja, pretplate na časopise)
- **UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI (tranzitorna pasiva-PVR)**
 - (prihodi koji će biti fakturisani u periodu do 12 meseci od dana bilansa)
- **NENAPLAĆENI PRIHODI (anticipativna aktiva-AVR)**

280-UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI- TRANZITORNA AKTIVA (AVR)

Pojam i karakteristike

- **isplata (novčani izdatak) predhodi nastanku rashoda**
- *budući da se navedeni troškovi ne odnose na obračunski period u kome je izvršeno plaćanje, utvrđivanje i knjiženje troškova koji se odnosi na određeni obračunski period pretpostavlja njihovo **podvajanje** na dio koji **pripada odnosnom obračunskom periodu i dio koji se odnosi na budući obračunski period.***
- Vremensko razgraničenje unaprijed plaćenih rashoda se vrši uz pomoć dvije metode:
 - Naknadno utvrđivanje troškova koji se vremenski razgraničavaju;
 - Metodom tekućeg aktiviranja i otpisivanja troškova koji se vremenski razgraničavaju

Koji troškovi imaju karakter unaprijed plaćenih rashoda


- *troškovi osiguranja, kao premije za različite vrste i vidove osiguranja,*
- *troškovi zakupnina, reklama,*
- *pretplata za naučno-stručne časopise i sl.*

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

1) odobrava se račun-Tekući račun za vrijednost izvršene isplate uz istovremeno ili račun-Dobavljači, za vrijednost ispostavljene fakture uz istovremeno zaduženje računa-Razgraničenje troškova usluga (AVR).

Kada u toku mjeseca nastanu troškovi:

2) odobravanjem računa- Razgraničenje troškova usluga (AVR) uz istovremeno zaduženje računa-Troškovi (materijala, (ne)proizvodnih usluga i sl.).




PRIMJER UNAPRIJED PLAĆENIH TROŠKOVA

- 1.Preduzeće je dobilo fakturu za pretplatu za naredna 4 mjeseca (decembar 2018, januar, februar i mart 2019) od ISRCG za časopis Računovodstvo i revizija i primilo fakturu br. 15 koja glasi na 1.000 € +PDV 21%.
- 2.Iznos fakture je plaćen sa tekućeg računa.
- 3.Prenijeti iznos troškova pretplate koji se odnose na tekući mjesec.



UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI



RJEŠENJE UNAPRIJED PLAĆENIH TROŠKOVA

1.Preduzeće je dobilo fakturu za preplatu za naredna 4 mjeseca (decembar 2018, januar, februar i mart 2019.godine) od ISRCG za časopis Računovodstvo i revizija i primilo fakturu br. 15 koja glasi na 1.000 € +PDV 21%.

2.Iznos fakture je plaćen sa tekućeg računa.


r.b	Opis promene	D	P
1.	Razgraničenje plaćenih troškova (AVR) PDV u primljenim fakturnama Dobavljač <u>Fakтура br. 15</u>	1.000 210	1.210
2.	Dobavljač Tekući račun <u>Plaćanje fakture</u>	1.210	1.210

3.Prenijeti iznos troškova preplate koji se odnosi na tekući mjesec.

rb	Opis promene	D	P
	Troškovi neproizvodnih usluga Razgraničenje plaćenih troškova (AVR) <u>Za uplaćeni mjesecni trošak preplate</u>	250	250



KNJIŽENJE U GLAVNOJ KNJIZI (U "MOM KNJIGOVODSTVU") PRETPOSTAVKA DA JE KRAJ ISKAZNOG PERIODA (NPR. 31.12 2018.)



490-NEISPLAĆENI (OBRAČUNATI) RASHODI - ANICIPATIVNA PASIVA (PVR)

Pojam i karakteristike...

- **NASTANAK RASHODA PREDHODI ISPLATI**
- **troškovi nastaju u jednom obračunskom periodu, dok se fakture za njih primaju i plaćaju u narednom obračunskom periodu**
- *U cilju realnog obračuna rezultata, neophodno je nastale troškove vezati za period u kome su nastali*

Koji troškovi imaju navedena obilježja...


- *troškovi popravke i održavanja materijalne stalne imovine,*
- *troškovi elek.energije, troškovi telefona...*
- *zakupnine,*
- *troškovi časopisa i drugih publikacija,*
- *troškovi kala, rastura, kvarai loma,*
- *posebno troškovi kamata - finansijskih rashoda,*
- *neke vrste nematerijalnih troškova i sl...*

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

1) odobrava se račun-Razgraničeni troškovi (po vrstama) uz odobrenje računa-Troškovi... (po vrstama).

Kada stigne faktura ili se izvrši isplata:

2) zaduzuje se račun- Razgraničeni troškovi (po vrstama) uz istovremeno odobrenje računa-Dobavljači (odnosno-Tekući račun ukoliko je isplata izvršena po nalogu banke).



PRIMJER OBRAČUNATIH TROŠKOVA

- U toku mjeseca zakupljen je poslovni prostor.
- Ugovorena zakupnina je 1.000 € mjesečno (3.000€ ukupno za mjesec decembar 2018., januar i februar, 2019.godine). **Plaćanje se vrši po isteku tri mjeseca.**
- Na datum bilansa obračunata je zakupnina za tekući mesec.

OBRAČUNAT ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (TROŠAK JE NASTAO ALI NIJE PLAĆEN)


DANAS

Troškovi zakupnine za jedan mjesec
1.000 €
(faktura nije primljena)



Preduzeće koje vam je dalo zgradu u zakup traži da platite tek kad prođe 3 mjeseca tj. platićete 1.000 € + PDV (tek posle tri mjeseca stiže faktura).

KASNije




RJEŠENJE PRIMJERA ***OBRAČUNATIH TROŠKOVA***

- U toku mjeseca zakupljen je poslovni prostor.
- Ugovorena zakupnina je 1.000 € mjesечно (3.000€ ukupno za mjesec decembar 2018., januar i februar, 2019.godine). Plaćanje se vrši po isteku tri mjeseca.
- Na datum bilansa obračunata je zakupnina za tekući mjesec.

Opis promene	D	P
Troškovi zakupnine Razgraničeni troškovi (PVR)	1.000	1.000
<u>Za obračunatu zakupninu za jedan mjesec (1 x 1.000)</u>		

RJEŠENJE... DA JE KRAJ GODINE (31.12.2018.)



281-NENAPLAĆENI PRIHODI- ANICIPATIVNA AKTIVA (AVR)

Pojam i karakteristike...

- **NASTANAK PRIHODA
PRETHODI NAPLATI**
- prihodi nastaju u jednom
obračunskom periodu, dok
se fakture za njih **izdaju i
naplaćuju u narednom
obračunskom periodu**
- **Potraživanja za
nefakturisani prihod!**

Koji prihodi imaju navedena
obilježja...

- **intelektualne,**
- **zdravstvene,**
- **agencijске,**
- **reklamne usluge i sl.**

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE


1) zadužuje se račun-Razgraničeni nenaplaćeni prihodi od neproizvodnih usluga (po vrstama) uz odobrenje računa-Prihodi od neproizvodnih usluga (po vrstama).

Dana 01.01 tekuće godine, ispostavljanjem fakture kupcu, postupak knjigovodstvenog obuhvatanja se vrši:

2) zadužuje se račun-Kupac uz istovremeno odobravanje računa- Razgraničeni nenaplaćeni prihodi od neproizvodnih usluga (po vrstama), za visinu obračunatog prihoda.

Na kraju, plaćanjem obaveze po fakturi:

3) zadužuje se račun-Tekući račun i odobrava račun-Kupac za uplaćeni iznos.



PRIMJER: NENAPLAĆENI PRIHODI

- Preduzeće je u decembru mjesecu dalo u zakup zgradu. Mjesečna zakupnina je 1.000€. Prva naplata će biti krajem januara.
- Izvršen je obračun zakupnine za decembar tekuće godine.
- Izvršen je obračun za januar mjesec.
- Ispostavljena je krajem januara faktura zakupcu koja glasi na iznos od 2.000€, PDV se obračunava po stopi od 21%. Zakupac je platio zakupninu za dva mjeseca.


PRIHOD NASTAO, ALI NIJE NAPLAĆEN

DANAS

Mjesečni **prihod**
od zakupnine
iznosi
1.000€

KASNije

Faktura će biti
ispostavljena
krajem januara i
glasiće na iznos
od 2.000 € +PDV
21%



PRIMJER: NENAPLAĆENI PRIHODI

- Preduče je u decembru mjesecu dalo u zakup zgradu. Mjesečna zakupnina je 1.000€. Prva naplata će biti krajem januara.
- Izvršen je obračun zakupnine za decembar tekuće godine.
- Izvršen je obračun za januar mjesec.
- Ispostavljena je krajem januara faktura zakupcu koja glasi na iznos od 2.000€ PDV se obračunava po stopi od 21%. Zakupac je platio zakupninu za dva mjeseca.

Opis promjene	D	P
Razgraničeni nenaplaćeni prihod...(AVR) Prihodi od zakupnine Obračunati prihod za decembar	1.000	
Razgraničeni nenaplaćeni prihod...(AVR) Prihodi od zakupnine Obračunati prihod za januar		1.000
Kupci u zemlji Obaveze za PDV Razgraničeni nenaplaćeni prihod...(AVR) Ispostavljena faktura	2.420	420 2.000

491-UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI- TRANZITORNA PASIVA (PVR)

Pojam i karakteristike

Koji prihodi imaju karakter unaprijed naplaćenih ...


- **NAPLATA PRETHODI NASTANKU PRIHODA**
- *budući da se navedeni prihodi ne odnose na obračunski period u kome je izvršena naplata, utvrđivanje i knjiženje prihoda koji se odnosi na određeni obračunski period prepostavlja njihovo podvajanje na dio koji pripada odnosnom obračunskom periodu i dio koji se odnosi na budući obračunski period.*
- prihodi osiguranja, kao premije za različite vrste i vidove osiguranja,
- Prihodi od zakupnina, reklama,
- Prihodi od pretplata za naučno-stručne časopise i sl.

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

1) zadužuje se račun-Tekući račun za vrijednost izvršene naplate ili račun-Kupci za vrijednost ispostavljene fakture uz istovremeno odobrenje računa-Razgraničeni naplaćeni prihodi (po vrstama) (PVR).

Kada u toku mjeseca nastanu troškovi:

2) zaduženjem računa- Razgraničeni naplaćeni prihodi (po vrstama) (PVR) uz istovremeno odobrenje računa-Prihodi... (po vrstama).



PRIMJER-UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI

- KK "BB" je Ekonomskom fakultetu prodalo karata za narednu košarkašku sezonu koja traje 3 mjeseca u vrijednosti od 300€, ispostavilo fakturu i obračunalo PDV u iznosu od 63€.
- Kupci su uplatili dati iznos od 363€ na tekući račun.
- Na datum bilansa izvršen je obračun prihoda za tekući mesec.

NAPLATA UNAPRIJED PRIJE NEGO JE USLUGA IZVRŠENA

DANAS



Naplaćeno 300 € +PDV

Prijem novca

KASNIJE

Mjesečni prihod od
prodaje karata je
100 €

RJEŠENJE-UNAPRIJED NAPLAĆENI PRIHODI (PVR) (KNJIŽENJE U KNJIGOVODTVU KK „BB”)

- KK“BB” je Ekonomskom fakultetu prodalo karata za narednu sezonu koja traje 3 mjeseca u vrijednosti od 300€, ispostavilo fakturu i obračunalo PDV u iznosu od 63€.
- Kupci su uplatili dati iznos od 363€ na tekući račun.
- Na datum bilansa izvršen je obračun prihoda za tekući mesec.

OPIS PROMENE	D	P
Kupci u zemlji (napomena:Ekonomski fakultet)		
Obaveze za PDV	363	63
Razgraničeni naplaćeni prihod (PVR)		3.000
<u>Za unaprijed naplaćen prihod od zakupnine</u>		
 Tekući račun		
Kupci u zemlji	363	363
Naplata od kupaca		
 Razgraničeni naplaćeni prihod (PVR)		
Prihodi od prodaje	100	100
Obračun za tekući mjesec		

REZERVISANJA (40) I TROŠKOVI REZERVISANJA (541-549)



- ❑ troškovi koji će se s velikom izvjesnošću pojaviti u narednim godinama, a odnose se i na prethodni, odnosno tekući period.
- ❑ MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, rezervisanja treba priznati onda kada: "(a) neko pravno lice posjeduje sadašnju obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat nekog prethodnog događaja; (b) postoji vjerovatnoća da će za namirenje date obaveze biti zahtijevan odлив sredstava koja stvaraju ekonomske koristi; (c) može se napraviti pouzdana procjena iznosa date obaveze. Ako svi uslovi nijesu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje".
- ❑ **RAZLOG:** realan obračun finansijskog rezultata, odnosno da prihodima obračunskog perioda treba dodijeliti rashode koji su njima uzrokovani...

NAPOMENA!


40 - DUGOROČNA REZERVISANJA

- 400 - Rezervisanja za troškove u garantnom roku
- 401 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
- 402 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
- 403 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja
- 404 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
- 409 - Ostala dugoročna rezervisanja

54-TROŠKOVI REZERVISANJA

- 541 - Troškovi rezervisanja za garantni rok
- 542 - Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
- 543 - Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
- 544 - Rezervisanja za troškove restrukturiranja
- 545 - Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
- 549 - Ostala dugoročna rezervisanja

NAPOMENA U VEZI REZERVISNJA I TROŠKOVA REZERVISANJA



REZERVISANJA ZA PRODATE PROIZVODE U GARANTNOM ROKU...



1) Garancija predstavlja najčešće pismeno oběćanje prodavca da će u vremenskom periodu za koji je data otkloniti nedostatke i kvarove na predmetu prodaje bez dodatne naknade.

- 2) KADA NASTAJU TROŠKOVI GARANCIJE?
- 3) ZAŠTO VRŠITI REZERVISANJA PO OSNOVU PRODATIH PROIZVODA U GARANTNOM ROKU?
- 4) KAKO JE MOGUĆE UTVRDITI VISINU OVIH REZERVISANJA?

- ○ Momentom prodaje proizvoda (usluge)..;
- ○ ...navedeni troškovi su uzrokovani prihodima (prihodom od prodaje lap topa) pa je u cilju realnog obračuna PFR neophodno je navedene troškove ukalkulisati u cijenu koštanja prodaje
- ○ Procjenom...



KOJA SU VAŽNA DEŠAVANJA U VEZI TROŠKOVA REZERVISNJA SA KNJIGOVODSTVENOG ASPEKTA?



KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE

I KNJIGOVODSTVENI KORAK:

1) za procijenjeni iznos troškova rezervisanja, odobrava se račun Dugoročna rezervisanja i zadužuje račun Troškovi rezervisanja (po pojedinih vrstama rezervisanja);

II KNJIGOVODSTVENI KORAK:

Kada očekivani trošak popravke i nastane, za visinu nastalog troška:

2) zadužuje se račun rezervisanje i odobrava račun Dobavljač (ukoliko je primljena fakturna) ili Tekući račun.

II KNJIGOVODSTVENI KORAK:

Istekom garantnog roka, vrši se ukidanje rezervisanja za materijalne troškove. U pogledu navedeno mogu da se javi tri situacije:


I. procijenjeni iznos troškova je jednak stvarnom iznosu,

II. procijenjeni iznos troškova je veći od stvarnog iznosa,

3) prenošenjem salda računa Dugoročno rezervisanje na račun Ostali prihodi;

III. procijenjeni iznos troškova je manji od stvarnog iznosa, te se postupak knjigovodstvenog obuhvatanja vrši:

4) prenošenjem salda sa računa Dugoročno rezervisanje (potražni saldo) na račun Ostali rashodi.



TROŠKOVI REZERVISANJA

PRIMJER IZ KNJIGE

1. Preduzeće "X" je u tekućoj poslovnoj godini prodalo 10.000 komada klima uređaja po cijeni od 150 €, uz garantni rok od 12 mjeseci. PDV se obračunava po stopi od 21%.
2. Polazeći od prethodnih iskustava, utvrđeno je da troškovi rezervisanja za prodaju proizvoda u garantnom roku iznose 96.725,00 €.
3. Po fakturama servisera, troškovi opravke proizvoda prodatih u garantnom roku iznose 80.000 €.
4. Izvršiti ukidanje rezervisanja po isteku garantnog perioda.

U pogledu navedenog, preduzeće treba da sproveđe sljedeće aktivnosti:

I prvo procjenjuje koliki će biti troškovi garancija, na sljedeći način:

% kvarova	Visina troškova popravki
5%	0-30,00
7%	30,01-70,00
15%	70,01-90,00
35%	90,01-120,00

b) na osnovu čega se pravi obracun koji bi na osnovu raspoloživih podataka izgledao:

% kvarova	kom.	Prosječna visina troškova popravki po grupi	Visina troškova popravki
5%	200	20,00	4.000,00
7%	300	50,00	15.000,00
15%	350	80,00	28.000,00
35%	450	110,50	49.725,00
UKUPNO			96.725,00

I KORAK
Analitička evidencija

KNJIŽENJE U DNEVNIKU....

R.br	Naziv konta i opis	Iznos	
		Dug.	Potraž.
1)	Kupci u zemlji Izlazni PDV Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu -za prod.proizvode po fakturi-	1.815.000	315.000 1.500.000
2)	Troškovi rezerv.za prod. proizv. u garantnom roku Rezervisanja za prod. proizv.u gar. roku -za ukalkulisane rezervisanja trošk.-	96.725	96.725
3)	Rezervisanje za troškove u gar. roku Ulazni PDV Dobavljači u zemlji -za troškove popr. po fak. servisera-	80.000 16.800	96.800
4)	Rezervisanje za troškove u gar.roku Ostali prihodi -za ukidanje neiskoriš. Rezervisanja-	16.725	16.725

ZAPAMTITE!!!!

PRAVILA!


1. Svaki prihod koji nastaje kao rezultat prodaje (proizvoda, usluga..) povlači nastanak poslovnih rashoda! (**POSTOJI ĆVRSTA KORELACIJA**)---stoga će se za visinu njihove razlike (+ ili -) doći do promjene u sopstvenom kapitalu!

2. Ovakva korelacija NE POSTOJI kod ostalih rashoda i ostalih prihoda!

53-TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

- predstavljaju novčani izraz trošenja određenih usluga drugih preduzeća, ustanova i usluga fizičkih lica, u situaciji kada preduzeće nije u mogućnosti da ih samostalno obavi ili pak ne na adekvatan i zadovoljavajući način

- Navedite neke troškove koji imaju karakter troškova proizvodnih usluga?



TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA


-PODJELA I KNJIGOVODSTVENO OBUVATANJE-

○ **OBUVATAJU:**

- **530-Troškovi usluga na izradi učinaka** (troškovi zanatske, industrijske prerade, obrade...);
- **531-Troškovi transportnih usluga** (PTT usluge, prevoza...);
- **532-Troškovi usluga održavanja** (t.o. Nekretnina, potrojenja...);
- **533-Troškovi zakupnine** (t.z. nekretnina, potrojenja...);
- **534-Troškovi sajmova** (t.izlaganja robe, ...);
- **535-Troškovi reklame i propagande** (oglaši u novinama...);
- **536-Troškovi istraživanja...**
- **...539**

Knjigovodstveno obuvatanje troškova proizvodnih usluga se vrši:

1) Zaduživanjem sintetičkog računa - Troškovi prizvodnih usluga i odobravanjem računa - Dobavljači za visinu izvršene usluge potvrđene fakturom; račun - Tekući račun/Blagajna zavisno od toga da li se usluga plaća u gotovu ili po nalogu za prenos (uplatu);



55-NEMATERIJALNI TROŠKOVI

○ *prestavljaju novčane izraze trošenja po osnovu veoma različitih vrsta naknada, neproizvodnih usluga, različitih vrsta dažbina i drugih nematerijalnih troškova!*

○ **NAPOMENA:** nadoknađuju se iz prihoda koji su ostvareni prodajom!

○ **OBRACUN:** na fakturama dobavljača... obračunima poreza, doprinosa, ugovorima...

○ Navedite neke troškove koji imaju karakter nematerijalnih?



NEMATERIJALNI TROŠKOVI OBUVATAJU...

- **550-Troškovi neproizvodnih usluga** (advokatskih, konsalting, zdravstvenih...);
- **551-Troškovi reprezentacije** (izdaci za ugostiteljske usluge, ...davanje proizvoda..);
- **552-Troškovi premije osiguranja** (sredstava u transportu..);
- **553-Troškovi platnog prometa** (provizije i dr.naknade ...troškovi u vezi sa garancijama...)
 - (NAPOMENA: Trošak platnog prometa je jedini trošak u praksi, za koji ne dobijamo fakturu, niti rješenje, nego nam banka kod koje imamo otvoreni tekući račun sama uzima ugovoreni iznos transakcionalnih provizija. Bankske usluge su u skladu sa Zakonom o PDV oslobođene obračuna i plaćanja PDV. Dakle ovaj trošak se direktno plaća sa tekućeg računa.)
- **554-Troškovi članarina** (u poslovnim i dr.udruženjima...);
- **555-Troškovi poreza** (npr.na imovinu, na promet,...);
- **556-Troškovi doprinosa** (npr.troškovi socijalnih doprinosa za vlasnike preduzeća...)
- **Ostali nematerijalni troškovi** (troškovi oglasa u dnevnoj štampi...)

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEMATERIJALNIH TROŠKOVA


Knjigovodstveno obuhvatanje promjena na računima nematerijalnih troškova se vrši na računu Nematerijalni troškovi i to na sljedeći način:

1) *iznos nastale obaveze se knjiži na teret računa Troškovi neproizvodnih usluga uz istovremeno odobravanje računa - Tekući račun, ukoliko je isplata izvršena nalogom za prenos; račun - Dobavljač, ukoliko je ispostavljena fakturna za izvršenu uslugu i račun Blagajna - za plaćenu uslugu u gotovom, odnosno račun - Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga - za visinu obračunatih poreza i doprinosa.*

Isplatom obaveze za obračunate poreze i doprinose kao i obaveze prema Dobavljačima se knjigovodstveno evidentiraju,

2) *odobravanjem računa - Tekući račun i zaduzivanjem računa - Dobavljač, odnosno računa - Obaveze po osnovu neproizvodnih usluga.*

Napomena: U praksi je obavezno u potpunosti koristiti konta iz kontnog plana, pa je neophodno troškove prikazivati po konkretnim nazivima. Dakle, u praksi se ne otvara konto po nazivu grupe npr "Trošak neproizvodnih usluga", nego konkretni konto u okviru ove grupe (Trošak premije osiguranja; Trošak reprezentacije, Trošak platnog prometa itd.). Na taj način se obezbeđuje potpuna i adekvatna evidencija nastalih troškova po vrstama, što je značajno sa aspekta izvlačenja (upravljačko i finansijsko računovodstvo), kao i interne i eksterne kontrole.



PRIMJER...

- Preduzeće je primilo izvod poslovne banke u kojem je evidentirano plaćanje provizije poslovnoj banci u iznosu od 10€.

D	TEKUĆI RAČUN	P	D	TROŠKOVI NEPR.USLUGA	P
	10 (1)			1) 10	

56- FINANSIJSKI RASHODI



- ❑ pozajmljivanjem tuđih sredstava, odnosno po osnovu naknade drugima za korišćenje tude imovine
- ❑ plaćanje kupaca prije roka dospijeća potraživanja;
- ❑ kursnih razlika po osnovu obaveza i potraživanja u stranoj valuti;
- ❑ zateznih kamata

- 560 - Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
- 561 - Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
- 562 - Rashodi kamata
- 563 - Negativne kursne razlike
- 564 - Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
- 569 - Ostali finansijski rashodi

562-RASHODI KAMATA



novčani iznos naknade koji se mora platiti po osnovu korišćenja tuđe imovine, tako da je njena visina uslovljena ne samo iznosom pozajmljenih sredstava već i trenutnim stanjem na tržištu novca, kao i drugim činocima

REDOVNI NEREDOVNI

- a) Uzeti dugoročni/kratkoročni krediti b) Zatezne kamate...

MRS 24-TROŠKOVI POZAJMLJIVANJA:

- a) "treba priznati kao rashod perioda u kome su nastali, bez obzira na način na koji su pozajmljivanja upotrijebljena"

○ NAPOMENA!


- Dugoroč.kredit:

$$\text{Anuitet} = \text{rata} + \text{kamata}$$

Ukoliko je anuitet polugodišnji, ona je potrebno pri mjesecnom obračunu finansijskog rezultata, obračunati i proknjiziti mjesecni iznos kamate da bi se "dodijelio" mjesecu na koji se odnosi

Postupak knjigovodstvenog obuhvatanja (DUGOROČNI KREDIT):

- 1) odobravanjem računa - Razgraničenje troškova kamate i zaduzivanjem računa - Finansijski rashodi.



ZATEZNA KAMATA



*Neblagovremeno plaćanje obaveze prema..dobavljaču, državi...
U CG zateznu kamatu određuje CBCG koja na svom sajtu svakih 6 mjeseci daje obavještenje o iznosu ove kamate. Za period od 01.jula do 31.decembra 2018.godine, stopa zatezne kamate je 7,00%.*

Knjigovodstveno obuhvatanje zatezne kamate - finansijskog rashoda vrši:

- 1) terećenjem računa - Finansijski rashod za vizinu obračunate zatezne kamate, a u korist računa - Dobavljač.

Grafički prikaz:

D	DOBAVLJAČ	P	D	Finansijski rashodi	P
	Vrijednost obaveze %zn na vdo			Obrač.zat. kamata	

Primjer:

Ps na rn Dobavljač 10.000€

1.Dobavljač nas obavještava knjižnim pismom da nam je zaračunao zateznu kamatu u iznosu od 7%.

D	DOBAVLJAČ	P	D	Finansijski rashodi	P
	10.000 (ps 700(1)			1) 700	



KASA SKONTO...

Popust (kasa skonto) - blagovremeno izmirenje obaveze kupca-

Knjigovodstveno obuhvatanje navedene situacije vrši:

*1) odobravanjem računa - Kupac za visinu neto faktурne vrijednosti, zaduživanjem računa - **Tekući račun** za iznos umanjen popustom, odnosno zaduživanjem računa - Finansijski rashod za visinu obračunatog popusta.*

Knjigovodstvo DOBAVLJAČA

Grafički prikaz:

D	KUPAC	P	D	TEKUĆI RAČUN	P	D	Finansijski rashodi	P
PS) Vrijednost potraž.	Vrijednost potraž. (1)			1) Vrijednost potraživanja umanjena za obračunati t.j. iskorišćeni kas.sk			1) Ks% na visinu potraživanja	

NAPOMENA:

Potrebno je stornirati PDV na visinu iskorišćenog kasa skonta (koristi se preračunata stopa PDV-a)

PRIMJER: KASA-SKONTO

- Prodali smo robu u vrijednosti od 10.000 € i odobrili kasa-skonto u iznosu od 1% ukoliko kupac plati robu u roku od 10 dana.
- Kupci su platili svoje obaveze preko tekućeg računa u roku od 10 dana.

I dio – nastanak potraživanja prema Kupcima:

D	Kupci	P	D	Prihodi od prodaje robe	P
1) 11.900				10.000 (1)	

D	Izlazni PDV	P
	1.900 (1)	

II DIO – NAPLATA POTRAŽIVANJA UZ ISKORIŠTENI KASA-SKONTO:

D	Kupci	P	D	Tekući račun	P
1) 11.900	11.900 (2)		2) 11.781		

*Iznos umanjenja kasa
skonto 11.900 – 119 = 11.781*

D	Izlazni PDV	P	D	Finansijski rashod	P
	1.900 (1) 19 (2)		2) 100		

Na iznos popusta 119 eura je uključen PDV, pa treba isključiti dati iznos!
 $119 \times 15,97\% = 19$ eura je izlazni PDV, a ostatak (100 eura je Fin. rashod);

563-NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE



- Nastaju ukoliko su poslovni događaji sa inopartnerom **ugovoreni i evidentirani** u stranoj valuti:




- **Depresijacija (devalvacija) domaće valute (€)** kada su obaveze prema ino-dobavljaču ili ino-kreditoru evidentirane po nižem kursu u odnosu na kurs po kome se vrši isplata obaveze
 - Za visinu obračunate razlike povećava se iznos obaveze i po tom osnovu finansijski rashod!
- **Apresijacijom (revalvacijom) domaće valute (€)** kada su nastala potraživanja evidentirana po većem kursu u odnosu na kurs po kome se vrši naplata:
 - Za visinu obračunate razlike smanjuju se potraživanja i po tom osnovu nastaje finansijski rashod!

563-NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE -DEVALVACIJA-



Knjigovodstveno obuhvatanje finansijskog rashoda (negativne kursne razlike) u slučaju pojave depresijacije (devalvacije) se vrši:

- 1) *na teret računa - Dobavljač i inostranstvu u visini obračunate obaveze po kursu na dan isplate i računa - Finansijski rashodi a u korist računa - Devizni račun.*



NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE -DEVALVACIJA-PRIMJER



PS na rn Ino-dobavljač je 20.000.

- 1) Na dan plaćanja obaveze prema ino-dobavljaču došlo je do devalvacije € u odnosu na \$ za 10%. Ova obaveza je plaćena sa deviznog računa..

		Ino dobavljač			
D	P			D	P
1a) 22.000		20.000 (ps		1) 2.000	
		2.000 (1			
				D	P
				Devizni račun	
				22.000 (1a	

Evidentirali smo obavezu po kursu npr. 1€=1\$
...OBAVEZA JE EVIDENTIRANA PO NIŽEM KURSU U ODNOŠU NA KURS U MOMENTU PLAĆANJA
OBAVEZE

Napomena!
Devalvacija €-smanjuje se "moc" € u odnosu na \$

RJEŠENJE:
1) Sada: 1€=0,9\$; tj. **1,1€=1\$**
...znači za 1€ mogu da kupim manje \$
2) $10\% \times 20.000 = 2.000 \text{€-FR}$

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE -APRESIJACIJA-



Knjigovodstveno obuhvatanje finansijskog rashoda (negativne kursne razlike) u slučaju pojave apresijacije(revalvacije) se vrši:

- 1) Odobravanjem računa – Ino kupci u vrijednosti po starom kursu , zaduženjem računa- Finansijski rashodi (za visinu obračunate razlike); zaduženjem računa - Devizni račun.**

Evidentirali smo POTRAŽIVANJE po tada važećem kursu u ino valuti (\$)..po kursu npr. 1€=1\$		
D PS) \$	Ino KUPAC 1a) Vrijednost po starom kursu	P
		D Finansijski rashodi 1) Razlika po osnovu apresijacije
		P
D 1a) Vrijednost po novom kursu		P Devizni račun

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE -APRESIJACIJA-PRIMJER



Ps na rm-Ino kupac je 10.000 (tj. 10.000\$ po kursu od 1\$:1€)
 1) Ino kupci su uplatili na devizni račun iznos duga u cjelini.
 Srednji kurs strane valute u odnosu na izvještajnu valutu na dan uplate bio je 1\$=0,7€

*Napomena!
Apresijacija €-povećava se
"moć"€ u odnosu na \$*

Evidentirali smo POTRAŽIVANJE po tada važećem kursu u stranoj valuti!		
D PS) 10.000	Ino KUPAC 1) 10.000	P
		D Finansijski rashodi 1) 3.000
		P
D 1) 7.000		P Devizni račun


RJEŠENJE:
 1) Sada: $0,7\text{€}=1\$$
 ...znači za 1€ mogu da kupim VIŠE DOLARA?

57-OSTALI RASHODI (GUBICI PO...).

➢ nastaju kao: posljedica prodaje imovine preuzeća (osnovnih sredstava, zaliha, HOV, i sl.) po cijeni koja je niža od nabavne odnosno nominalne vrijednosti, manjkovi u imovini ustanovljeni inventarisanjem, gubici po osnovu otpisa potraživanja...

Postupak knjigovodstvenog evidentiranja se vrši:

1) odobravanjem računa - Materijal za visinu NV i (izlazni PDV (za vrijednost obračunatog PDV-a)) zaduživanjem računa - Kupci/Tekući račun za visinu PV i za iznos obračunate razlike između veće NV i niže PV zaduživanjem računa - Ostali rashodi (Gubici po osnovu prodaje materijala).



PITANJA????